


# Baebele ya bana E tlesa

## Ga Modimo a ne a dira sengwe le sengwe



E kwetse ke: Edward Hughes  
E bontsitshwe ke: Byron Unger; Lazarus

E phetotswe: Sherack Nkandu Mathebula  
E lomagantswe ke: Bob Davies; Tammy S.

Story 1 of 60


[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

*Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada*


Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela kgotsa go kwala polelo e, fela ga o sa e rekisi.

Setswana


Re dirilwe ke mang? Baibele, lefoko la Modimo, le re bolelela gore tshimologo ya batho e simolotswe jaang. Bogologolo, Modimo o tlotse motho wa ntlha e be a mo thaya leina gore ke Atame.



Modimo o tlotse Atame gotswa mo leroleng kgotsa mmu wa lefatse. Modimo a tsenya bophelo mo go Atame, a tla a phela. A iphitlhelela a le mo tshimong entle e e bidiwang Etene.




Pele Modimo a tlhola Atame, o dirile lefatshe le lentle le le tletseng ka dilo tse dintle.




3

Kgato le kgato Modimo a dira mafelo a mantle a fapeneng le diphologolo tse dintle tse di farologaneng. Nnete fela, Modimo o dirile sengwe le sengwe, gwa nna le dilo tsotle.




4

Mo tshimologong, pele Modimo a dira sengwe le sengwe, go ne go se na sepe ntle le Modimo, ne go se na batho kgotsa mafelo kgotsa dilo. Sepe. Go ne go sena lesedi ebile go sena lefifi.



5

Go sena legodimo ebile go sena fafatshe. Go sena mabane ebile go sena kamoso. Go ne go na le Modimo fela o o ne a sena tshimologo. E be Modimo a diragatsa. Mo tshimologong Modimo o tlhodile Le godimo le lefatshe.




6

Lefatshe le ne le tobekane, le sena sepe, go le lefifi godimo ga bodiba. Modimo wa re, a go nne lesadi.




7

Mme lesedi la nna teng. Modimo a bitsa lesadi Motshegare, Lefif lone wa le bitsa Bosigo. Mme ga nna mantsiboa, ga ba ga nna moso, e le letsatsi la ntlha.




8

Ka letsatsi la bobedi, Modimo o tlišitse metsi a ma watle tlase ga legodimo ka go latelelana. Ka letsatsi la laboraro, Modimo a re, a lefatshe le le omileng le tlhagelele ebe gonna jalo.




9

Modimo wa ba re, a lefatshe le tlhoge botala jo bonana, ebong merogo e e n nang le peo le ditlhare tse di ungwang maungo mo lefatsheng ka fa mefuteng ya tsona.




10

Mme ga nna mantsiboa, ga ba ga nna moso, e le letsatsi la boraro.




11

Modimo a dira letsatsi, ngwedi le dinaledi tse dintse tse go sena motho a ka dibalang. Mme ga nna mantsiboa, ga ba ga nna moso, e le letsatsi la bone.




12

Diphologolo tsa metsi, ditlhapi le di nonyane ya nna tsona tse di latelang go tlhodiwa.



13

Ka letsatsi la bonne, Modimo o dirile ditlhapi tse di tona le dinonyane, Modimo o dirile mefuta futa ya di tlhapi tsa tšala lewatle, le dinonyane tse di farologaneng go itumelela lefatshe, lewatle le magodimo. Mme ga nna mantsiboa, ga ba ga nna moso, e le letsatsi la botlhano.




14

Morago ga seo, Modimo wa ba wa re: A lefatshe le ntshe diphedi ka fa mefuteng ya tsona, e leng diruiwa le digagabi le diphologolo tsa naga ka fa mefuteng ya tsona. Diphologolo ka fa mefuteng ya tsona dia bupiwa ke Modimo. Mme ga nna mantsiboa, ga ba ga nna moso, e le letsatsi la borataro.




15

Modimo o dirile sengwe gape ka letsatsi la borataro-sengwe se se botlhokwa thata. Dilo tsotlhe di nne di siametse motho, ne gona le dijo mo tshimong le dophologolo tsa go mo dirila.




16

Modimo wa ba wa re, A re direng motho ka fa setshwanong sa rona ba ba tshwanag le rona gore ba laole dilo tsotlhe tsa lefatshe jaanong Modimo wa tlhola batho ka fa setshwanong sa ona, wa ba tlhola ka fa setshwanong sa Modimo.



17

Modimo a bua le Atame. O ka ja mo ditlhareng tsotlhe tsa tshimo ka kgololosego. Fela setlhare sa kitso ya molemo le bosula sona o se ke wa se ja gone ka letsatsi le o se jang, o tllile go swa.



18

Modimo wa re, Ga go molemo fa motho a nna a le nosi fela, ke tla mo direla mothusi yo o mo tshwanetseng.



19

Jaanong e rile Modimo o sena go bopa diphedi tsotlhe tsa naga le dinonyane tsotlhe tsa legodimo, wa di isa kwa mothong go bona, ka fa a tla di bitsang ka teng gore mafoko otlhe a motho o tla bitsang diphedi ka ona, e nne maina a tsona.



20

Diruiwa tsotlhe le dinonyane tsotlhe tsa legodimo le diphologolo tsotlhe tsa naga, motho a di taya maina, mme motho a bo a se na mothusi yo o mo tshwanetseng.



21

Ke fa Morena Modimo o thulametsa motho, ya re a sena go robala, wa ntsha longwe lwa dikgopo tsa gagwe. Mme logopo loo Modimo o lo ntshitseng mo mothong wa bopa mosadi ka lona, ya nna mothusi wa gagwe.



22

Ka letsatsi la bosupa Modimo o ne wa wetsa tiro ya ona e o e dirileng. Mme Modimo wa tshegofatsa letsatsi la bosupa e be a le dira letsatsi la boikutso.



23

Mo tshimong ya etene, monna le mosadi ba ne ba phela ka boitumelo matsatsi otle ba obamela Modimo, Morena e ne e le Modimo wa bona, ebile e le tsala ya bona gape.



24

Ga Modimo a ne a dira sengwe le sengwe

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo, Baibele,  
e fitlheletswe mo

Genesi 1-2

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."  
Pesalome 119:130

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse dimaswe,  
tseo a dibitsang dibe. Tuelo ya sebe ke lesa.

Modimo wa re reta thata o rometse morwa wa gagwe,  
Jesu, o re swetse sefapanong. Jesu a phela gape a  
ya legodimong! Jaanong Modimo a ka reitshwaretse  
dibe tsa rona.

Fa o batla go sokuloga, bua se go Modimo: Modimo wa  
me, ke a dumela gore Jesu o ntshwetse, jaanong o a  
phela gape. Ke kopa gore o tle mo bophelong baaka o  
intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke nne le bophelo  
jo boshwa. O nne le nna go ya bosakhutlithing.

Nthuse ke go phelele jaaka ngwana wa gago.  
Amen. Johane 3:16

Bala baibele o bue le Modimo tsatsi le letsatsi!